



# How to use SFASTCA - Student Course Registration Audit

**SFASTCA** in Banner is used to view an audit trail of registration activity for a particular student.

- Log into Banner.
- Type **SFASTCA** into the Welcome field and hit the return key.  
Tip! Click the star to save it as a Favourite.
- Enter the **Student ID** and **Term Code** that you want to check, and **press Go**.  
Tip! To search for information, click on the three dots beside the field in question.
- The full list of CRN registrations will appear.
- You can **click on the Single View icon** in the toolbar (just above the Credit Hours column) to see individual records.
- The **Activity Date** and **Activity User** appear at the very bottom of the screen for each entry.
- You can also use **Filter/Go** or **F7/F8** to **search for activity** on a particular CRN or Module Code.
- Press **Start Over** to begin a new search.



The image shows the search results table for 'STUDENT COURSE REGISTRATION AUDIT'. The table has the following columns: Sequence Number, Term, CRN, Subject, Course, Section, Campus, Level, Grading Mode, Attempted Hours, Credit Hours, Bill Hours, Source, and Course. The data is as follows:

| Sequence Number | Term   | CRN   | Subject | Course | Section | Campus | Level | Grading Mode | Attempted Hours | Credit Hours | Bill Hours | Source | Course |
|-----------------|--------|-------|---------|--------|---------|--------|-------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------|--------|
| 1               | 202300 | 10910 | GPRS    | 20140  | VA1     | A      | UG    | M            |                 | 5.000        | 5.000      | BASE   | RE     |
| 2               | 202300 | 10910 | GPRS    | 20140  | VA1     | A      | UG    | M            | 5.000           | 5.000        | 5.000      | BASE   | RE     |
| 3               | 202300 | 10004 | PHPS    | 20010  | VQ1     | A      | UG    | M            |                 | 5.000        | 5.000      | BASE   | RE     |
| 4               | 202300 | 10004 | PHPS    | 20010  | VQ1     | A      | UG    | M            | 5.000           | 5.000        | 5.000      | BASE   | RE     |
| 5               | 202300 | 10881 | PHYS    | 20150  | VQ1     | A      | UG    | M            |                 | 10.000       | 10.000     | BASE   | RE     |
| 6               | 202300 | 10881 | PHYS    | 20150  | VQ1     | A      | UG    | M            | 10.000          | 10.000       | 10.000     | BASE   | RE     |
| 7               | 202300 | 10958 | ANAT    | 20070  | VQ1     | A      | UG    | M            |                 | 5.000        | 5.000      | BASE   | RE     |
| 8               | 202300 | 10958 | ANAT    | 20070  | VQ1     | A      | UG    | M            | 5.000           | 5.000        | 5.000      | BASE   | RE     |
| 9               | 202300 | 13802 | MDSA    | 30160  | VQ1     | A      | UG    | M            |                 | 5.000        | 5.000      | BASE   | RE     |

